

## SADRŽAJ

UVOD.....	3
USTAV.....	4
Pisani i nepisani ustav.....	4
Fleksibilni i nefleksibilni (tvrdi).....	5
Republikanski i monarhiski.....	5
Predsednički i parlamentarni.....	6
Federalni i unitarni.....	6
SUVERENITET.....	6
Demokratija kao vladavina naroda ( učenje o suverenitetu naroda ).....	6
Suverenitet naroda kroz izbore.....	7
Uslov za demokratske izbore.....	8
Većinski princip.....	10
ZAKLJUČAK.....	12
LITERATURA.....	13

## UVOD

Suverenitet je predmet ustavnog regulisanja u svim državama svijeta, s tim što je različit pristup tom pitanju.

Većina je ustava demokratski uređenazemljama koje proglašavaju načelo narodne suverenosti.

Međutim, veoma su neujednačeni formama pa i sadržaj o nosiocu i vršiocu suvereniteta te o nizu drugih pitanja.

Posebno je nedefinisano i sporno pitanje – kako regulisati i gdje i kako locirati suverenitet u složenim državama, kako u centraliyovanim i decentralizovanim, te kako to uraditi u raznim autokratskim, prelaznim, mješovitim i sličnim sistemima.

U federalnim i konfederalnim državama osnovana je pitanje ko su subjekti – nosioci suvereniteta: konfederacija ili države – članice, federacija ili države - članice, odnosno federalne jedinice.

## USTAV

Pisani i nepisani ustavi

Fleksibilni i nefleksibilni ( tvrdi )

Ustav može biti fleksibilan i nefleksibilan u zavisnosti da li je pisani ili nepisani. Kao što sama definicija kaže,: 'Ustav određuje načine svoje promijene'. Pisani ustav to može odrediti i on to određuje. Ustav Sjedinjenih Američkih Država je jedan od najnefleksibilnijih ustava u svijetu. To je iz razloga što dvije trećine Kongresa (The House of the Representatives i Senat) i tri četvrtine saveznih država (njih 52) moraju podržati promjenu da bi bila u ustavu. Rezultat tih mjera je to što od 1789, kada je ustav postao punosnažan, pa do danas od oko 10.000 zahtjeva za promjenu ustava samo 25 je prihvaćeno (posljednji amandman je bio 1992. kada je odlučeno da se plate kongresmena ne mogu povećavati sa postojeće). Za razliku od ovog nefleksibilnog ustava države koje imaju 'nesakupljeni' ustav, imaju fleksibilni ustav, što znači da ga je lahko promijeniti (odnosno ono što jedan ustav određuje-pogledati definiciju). Tako, na primjer, u Velikoj Britaniji da bi se uvela diktatura samo je potrebno taj zahtjev izglasati u parlamentu (ne postoji pisani dokumenat koji bi to spriječio). Za razliku od Britanije u njemačkom ustavu piše da je nemoguće promijeniti sadašnji politički sistem (demokratiju), što znači da je diktaturu ne moguće izglasati u njemačkom parlamentu.

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE  
PREUZETI NA SAJTU. -----**

[www.maturskiradovi.net](http://www.maturskiradovi.net)

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)